

L' IGNORANCIA

REVISTA CRÓNICA

ORGÀ Y XEREMÍES DE VARIES SOCIETATS DE MALLORQUINS.

A Palma, cada número.....	0'65 cèn. pta.
A domicili. Es trimestre.....	0'65 "
Un any.....	2'60 "
Per dotzenes.....	0'45 "
Núm. atrassats des 2.º tom....	0'66 "
Id. id. des 1.º tom....	0'87 "

SONARÁ CADA DISSAPTE COM HA SONAT-FINS ARA
SI TÉ VENT Á SA FLAUTA.

ADMINISTRACIÓ: CADENA DE CORT, N.º 11.

Fòra Palma. Dins Mallorca.	3 mesos.... 0'85
	1 any..... 3'25
Dins Espanya....	3 mesos.... 1'50
	1 any..... 3'50
A Ultramar y s'Estrangé....	3 mesos.... 1'50
	1 any..... 5'50

CERTÁMEN DE 1884.

Una persona molt amiga de sa nostra literatura ofereix una obra dedicada à la Mare-de-Deu, à sa milló y més completa *Memoria* històrica en pròsa mallorquina del Culto y devoció qu'ha tengut sempre Mallorca al Mistèri de la Inmaculada Concepció de Maria.

Aquest prèmi formarà part del *Certámen* anunciat, y serà adjudicat també el dia 8 de Decembre del present any, publicantse aquesta *Memoria* en lo setmanari de L' IGNORANCIA, tot amb ses mateixes condicions anunciades p'el *Certámen*.

SA REDACCIÓ.

S' ATLOT DE BARCA.

(CONTINUACIÓ.)

III.

En Matginet que, segons tenim dit, romangué sense respòsta, veyá ben clà qu'el patró Ventura demanava impossibles. Al cap d' una mica per aconhortar-ló li va dí:

—Voleu que veja si per aquesta terra trobaré cuartos, ó bescuyt, ó madritxos, ó qualche cosa que li sembli al manco?

—No t' canses, Matginet. No m' anomenis res; que no més de pensá en lo qu'anomenas, ja m' fuitx sa poca talent que tenia d'un congret de Sant Geroni.

En Matginet pensava en sí mateix:

—Si jo pogués trobá dins Malta, qualche casta de coques ó pastes que tenguessen sa figura d'un congret, l' enganaria. Avuy en aná à cas Potecari tench de prová de cercarné.

Y aquell decapvespre comensá à corre carrés y plasses, y en veure forn ó pastisseria se treya els uys de mirá, y res trobava que se semblás à un congret de Mallorca.

Caminant y trescant, topá per casuaditat una dòna que duya un papé en sa

má; y figurauvós quina sorpresa no seria sa séua quant repará que lo de dedins aquell papé parexian congrets.

Content y alegre aturá sa dòna, y en mal maltés xamporrat de mallorqui, li demaná:

—Germaneta: ¿Voleume dí per favor quin nòm los donan en aquesta terra à sa casta de pastissos que duys embolicats amb aquest papé?

—Congrets: (contestá sa dòna.)

—¿Congrets? (repetí s'atlot tot admirat.) ¡Vaja una casualitat! A sa méua terra los donan es mateix nom.... Digaumé, bona dòna.... y ahont los venen?

—¿Ahont? No los trobarás en lloch... No'n venen.

—¡No'n venen! Digaumé, ydo, d'hont los duys.

—Los duch d'un convent de monges, qu' es aquí ahont los fan.

—¿D'un convent de monges? (esclamá s'atlot, admirat).

—La mare tornerá d'aquest convent, (continuá sa dòna,) los regala à un germá que té, missé; y ara jo'ls hi duch de part séua.

—Pero, bono. ¿Y ahont está aquest convent?

—Deixém aná. No m'enredes més, qu' es tart.

—Per amor de Deu, germaneta! Digaumé quin nòm té aquest convent, (digué En Matginet amb veu llastimosa.)

Ella, no comprenguent s' empeño de s'atlot, contestá:

—¿Y que'n farás en haverthó dit? Tan mateix per bé que fasses, no t'en vendrán cap.

—Feyshó per caridat. Digaumé quin es aquest convent que deys. Mirau qu' hey va la vida d' una persona que m'está en es lloch de pare.

—Jo t' ho diré p' es téu conhort, pero perdrás ses passes.

—Res mes vuy sobre qu' es nom des convent. No m' heu de dí res pús.

—El nom del convent es Sant Geroni.

El pobre Matginet quedá tan sorprès y embabayat quant va sobre que fins y tot es convent ahont los feyan tenia es mateix nom qu' es de Mallorca, que ni

sisquera li doná les gracies, ni pensá en demanarlí cap ahont queya aquell convent; y parti corrent com un couhet sense sebre ahont anava.

Comensá à trescà d'aquí y d'allá, preguntant per ses monges de Sant Geroni fins qu' al cap y à la fi va arribá al convent.

Entrá dins sa Portería, s'arrambá al torn y olvidat ja de que fos dins Malta tocá sa campaneta y li contestaren:

—Des gracies.

—Señoretes monges, (digué totduna En Matginet en bon mallorqui.) Jo sé que fan congrets y que no'n vòlen veudre. M'en donin un parey no més, p' es méu patró qu'está malalt. Deu los ho pagará.

Dí axò, y sentí una gran alulèya derrera aquell torn va essé tot ú.

—Torpe de mí! (deya s'atlot.) Bona l' he feta. Com no han de mòure renou y los he parlat amb una llengo, que no entenen!

Se sentían corregudes y campanes per dins la clasta y corredors des convent. Ses monges xarravan y cridavan. Unes preguntavan si hey havia res de nou; ses altres deyan que fessen baixá depressa la mare Abadesa; pero lo mes particular del cas p' En Matginet era que ses paraules que sentia dí à ses monges eran totes ben mallorquines; y que dins aquell convent ses monges parlavan, lo mateix qu' ell, en mallorqui cerrat.

Aquest bogiòt se va aná calmant à poch à poch, y al cap de mitx quart d' hora torná sa monja al torn y digué à s'atlot, en bon mallorqui, com se suposa.

—Miñonet! Entratén dins aqueixa sala gran qu' hey ha à la dreta, y sèute en aquell escambell llarch que veurás devant uns retxats de ferro que tenen puhes, y esperamoshi. No t' mògues de allá que no mos hajes vistes.

—Está molt bé.

Y En Matginet s'en entrá dins es cuarto, pensant amb ses monges de Mallorca que sense esperarshó havia trobades per allá, y s'assegué en es banch. Tres minuts després unes portes gròsses que tancavan els retxats s'obrien de

pinta en ampla, y va veure una sala mes gran qu' una capella amb mes de cinquanta monges en filera.

En Matginet, quant se trobá devant tantes bubòtes, estirà es coll, badá un pam de boca, remená ses oreyes y s'axecá dret. Sa monja mes veia de totes, qu' era la mare Abadesa, estava devant ses altres acompañada d'un altre veia, qu' era la Vicaria; y amb una veu prima y de cap de nas li digué:

—Torna dí qu'es lo que vòls de nosaltres.

—¡Señora!.... Jo voldria que m'donassen uns quants congregts de Sant Geroni.

—¿Y porque los vols, trespassaret? ¿Per menjarlostè totduna?

—No, señora. Jo los demán per medicina.

—Jo t'ho coneix amb lo nas. Tu ets un si es no es llepol, y los deus trobá bòns. ¿No es veritat?

—Ni tant sols sé quin gust ténen.

—Tu mos enganyas. Ja los deus havé tastats mes de dues voltes.

—Li dich vè. May n'he menjat un qui's un.

—¿Y ara porque los vòls?

—No los demán per mí; ja l's ho he dit.

—¡Ay! ¡No son per tu! ¿De veres?

—¡De bon-de-veres! Ell han d'essè p'el patró Ventura, qu'està malalt y desmenjat; y m'ha dit que n'hi'n dugués per entrá en gana.

—¿Y qui es el patró Ventura?

—El meu patró.

—El nostre patró es Sant Geroni, tant benaventurat com Sant Bonaventura qu'es el téu. Tots dos sons grans Sants, pero no menjan congregts.

—Si jo no parl de Sants.

—Donchs; ¿de quin patró parlas?

—¡Ah, bòn refoy! ¿Y de quin volen que parl? Des patró de la barca: des patró Ventura.

—També sap dí: «Refoy» (observá la mare Vicària.)

Y ses altres monges esclafiren totduna en riayes.

—¿Y porque dius males paraules? (preguntá la mare Abadesa.) Tú anirás à l'Infèrn. ¡Que no saps que'l Bon-Jesus no vòl que'n dignes de males paraules!

—¿Y qu'es mala paraula «bon-refoy?»

—Tú que no heu saps si heu es o si no heu es?

—Ma-mare, que no vol que'n diga cap may, me té dit que aquesta no heu es.

—Ho veu, mare Abadessa, (digué la Vicària) com jo ley deya que no ho era; y Vosa-Maternitat estava sempre amb los tretze de qu'ho era.

Una veu de monja jove sortí des mitx des ròtlo, diguent:

—Que li preguntin si es pecat es dí «Bon caspitètlo.»

—Vamos. Silènci, (digué l'Abadesa.) ¡Com estám aquí!

—¡Bon-refoy! (contestá sa monga.) Jo no mes heu deya per.....

—Basta. Basta. Parlèm d'altres còses més importants qu'aquesta, (contestá sa véva.)

Y dirigintsè altre vegada à s'atlot, li digué:

—Si vols congregts t'en darèm; pero abans mos has de dí com es que tú saps parlà la nostra llengo.

—¿Que vol dí, com es? Vostès son ses que m'han d'esplicá com es que parlan amb sa méua.

—No, no. Has d'essè tú, que saps una cosa que ningú sap dins Malta mes que nosaltres, qu'es la llengo del nostro convent; y p'el nostron govèrn mos has de fé sebre qui la t'ha enseñada.

—Com s'entén; qui la m'ha enseñada! ¡Qu'heu sé jo!... Ja no m'en record..... Y ben pensat: ¿Ses llengos que s'enseñan? ¿Que no es una cosa que la treym des neixe com es nas?

—¿Y tu que la saps d'ensà qu'ets nat?

—Ay, ydo! sí, señora.

—¿Y saps també parlà el maltés?

—¿Que tench de sebre jo parlà es maltés, que may ha estat sa méua llenyo! Un poch xamporrat el parl com qui mastega fasols, pero no'l sé cap mica.

—¿Y tu que no ets maltés?

—Maltés, jo? ¡Bona es aquesta! ¿Que no veueu que no heu som?

—Y que sabèm nosaltres si ho ets, ó si no ho ets.

—Catalinero som; y per mes señes de devant ses Sitjes. (1)

—¡Catalinero! ¡Catalinero! ¿Y quina nació es aqueixa, catalinero?

—Jo no entench de nacions.

—¿No saps si els catalineros estan à la part del Moro ó envers Inglatèrra.

—Els Catalineros estam dins Santa Catalina.

—¿Y Santa Catalina ahont está?

—Y ahont vol qu'estiga! ¿Que no heu sap vostè, tant bé com jo? A Mallorca.

—¡Aaah! ¡Mallorca! ¿Vols dí qu'ets de Mallorca?

—De Mallorca, y ben mallorquí.

—¿Y aqueixa llenyo que parles qu'es la mallorquina?

—Y quina vol que sia, santa dòna! Ja se vé que si qu'heu es.

—Oooh! (diguerten totes ses monges) Al cap y à la fi mos hem trét el gat del sach.

—Ja trobava jo estrañy (deyan unes quantes) que nosaltres les monges, per conversadores que siam, haguessem sabut inventà una llenyo...

—¿Y el patró de la barca, que també es mallorquí? (preguntá la mare Abadesa.)

—Tan mallorquí com vostès (contestá s'atlot.)

—Deu essè de Malta.

—De Santa Catalina, com jo mateix, y per mes señes de la Pursiana. (1)

—¿De la Prusia, dius?

—No señora. Mallorquí com jo y com vostès mateixes.

—¡Com nosaltres mateixes! Tu vas ben errat de contes. T'has figurat que nosaltres som mallorquines y no ho sem, ni ho hem sigut may.

—¿No heu son? ¿Y perquè hey parlan?

—Ja ho veus. Hey parlám y no ho som; perque Deu ho vol axí.

—Ydo: ¿D'hont son?

—D'assí. De Malta.

—No m'ho farán creure à mí que sian de Malta. Si heu fossen parlarían en maltés.

—Ja l'sabèm parlà també. Y milló qu'es mallorquí.

—Ja u crech. Perque l'haurán après.

—No. Es que ja'l treym del neixe com tú el nas.

—¿Y qui los ha enseñat, ydo; à parlà es mallorquí?

—Axò es lo que nosaltres no sabèm, ni es bò de sebre. Aquesta còsa no la podrém aclarí amb tu. Aném à ton assunto. ¿Que ja no te recordes d'els congregts?

—Pròu que m'en recòrd.

—Donchs. Aqui'n tens un paneret y los donarás à n'el patró de part nostra, y digalí que'l comanám molt, y que totduna qu'estiga bò, venga à veurermos y fassa una passada p'el convent devés aqueixes hores, perque tenim que enrahonà molt amb ell y es cosa qu'imporrà. No t'en descuyds. ¿Ho sents?

En Matginet contestá qu'estava molt bé, que no passassen ànsia, qu'ell li donaria es recado conforme.

Prengué sa panera, se despedí de ses monges axí com milló va sebre; y quant va essè defora, cametes amigues, de quatres cap à n'es Moll.

De passada aficà sa mà dins sa panera, tregué un congregt y sense tocà voreres, ni ensaborirló, el s'empassolà tot sensé dius sa butsa. Llavors pensava y deya:

—Jo no li he près es saborino. Jo no sé si los fan tan bons com supòsan, ni si son iguals à n'els de Mallorca. M'en han donat tants que si'n menj un parey no hey faré forat.

Y agafà un altre congregt, el mirà y remirà per demunt y per devall, l'ensumà, el mossegá, el robuegá, el mastegá, y el s'envià amb tota catxasa, resultant d'aquest detingut ecsàmen qu'els congregts de Malta eran molt redebòns, tan bons ó millors com poguessen esserhò may els que feyan à Mallorca ses monges de Sant Geroni.

(Acabarà.)

PEP D'AUBÉNA.

(1) Casa que té aquest nom, dins s'Arraval de Santa Catalina.

(1) S'anomena La Pursiana una part des barri de Santa Catalina.

L' ARPA.

POCELLA DEDICADA À NA PEPETA AMER Y PENYA.

Un temps jo n' era un bell arbre,
Els rossinòls demunt mí,
Cantant dolses cantoríes,
Hey compongueren un niu.
Llavors vaitx alegre aprendre
Les melodies à mils;
Fins qu' un fusté à desralades
Y à còps d' axa 'm fé morí.

Jo la música añorava
Y es fusté es dolgué de mí,
Y me convertí en una arpa
De sons hermosos y vius.

Ses mans d' una nina bella
Me cuydan; y tant l'estim
Que li regal armoníes
Quant dins sos brasos estich.

PEP D' AUBENA.

PONGELLES.

I.

Les flors galanes y hermoses
Plenes d' encants y de vida
S' acopan y se marcen
Y mòrtes son l' altre dia.

Les estrelletes del Cèl
Qu' enlluernan nostra vista
Aquestes molt més agradan
A n' els ulls quant més les miran.

Dexem anar les floretes
D' aquí baix perque's mostian,
Y mirém les qu' en l' espay
May mòren y sempre brillan.

II.

D' ones de monts y de puitxos
Que no se bellugan may
Per totes parts y tots reynes
La terra plena n' està.

Les ones que còm gegantes
S' alçan de l' immensa mar,
¡Que d' imponentes s' axecan
Los días de temporal!

La distracció les primeres
Son per qui habita los plans;
Les altres... ¡Ay, quines llàgrimes
Tan amargues fan plorar!

III.

Cada llumet que s' apaga
A semblança de la Mort,
Lo derrer suspir de l' arpa,
Lo raig derrer de lo sol,

Cada veu, cada armonia,
Cada nota que se mòr,
Quant de refilar acaba
Lo cantador rossinyol.

Tot axò ben molt s' assembla
A los ensomnis del cor,
Qu' aprés de temps de passat
Sols ne queda trist recort.

IV.

Naixem, d' els nostros ulls tendres
En surten llàgrimes ja;
Les penes jay! mos comensan
D' aquest mon à n' el portal.

Vivim, y trascorran dias
Que duan sempre pesars,
Desditxes y més desditxes,
Y traballs y més traballs.

Morim, y es entre les llàgrimes
De pares, fills o germans,
Dexam el mon de miseries;...
¡Qu' hem de fer? sempre plorar.

V.

Pobre atlòta! que l'estima
A n' el seu enamorat!
Tot lo dia pensa y pensa
Amb aquell jove galant.

¡Pobre atlòta! que l'estima;
Cada vespre l' ha somiat;
Y ell quant la deixa no torna
Sebre si l' ha vista may.

¡Pobre atlòta! desgraciada
Des que vares estimar;
Ves alerta; de dos homos
Un y mitx n' hi ha de fals.

VI.

El dematí tothom corre
P' els carrers de la Ciutat,
Tothom se mou y fa vía
Y vén y compra amb afany.

El decapvespre la força
Va fugint d' els peus cansats,
Lo cos no vol tanta feyna
Y tot va llavors d' espay.

Aximateix es la vida;
De joves sempre folgám,
Y de vells ja no mos queda
Ni delit per caminar.

MESTRE ESCRIVIU.

XEREMIADES.

L' IGNORANCIA saluda al senyó Governadò nou y li desitja una època de felicitat, acèrt y bona sanitat durant el temps qu' estarà al mitx y al cap de nòltros.

Li oferim es nostre apoyo encara que pobre per quant tendeixca à millorá ses nostres costums, industries y demés fonts de pública riquesa.

Hem rebut es *Bulleti* que publica *La Juventud Católica* d' aquesta capital y hem vist que de cada dia se fa més notable per ses composicions de mèrit y escullides que conté.

Hem examinat es llibre de Don S. T. Ferrando, publicat ara novament, titu-

lat *Compendio de Analogia y Sintaxis castellanas* y mos ha agratit ferm perque es un vertadé compèndi qu' amb poques planes reuneix lo que convé que mes sàpian els qui se dedican à s'estudi de sa llengo castellana. Son pòques paraules y ben dites, qu' es lo qu' han mesté els atlots petits.

El recomanam à tots els estudiants per lo molt que los ha de facilità s'estudi de sa Gramàtica.

**

Sa festa de la Sanch va anà molt bé. Qualque confraresa hey va havè que prengué una volada fòrta perque volta coca y no ensaymada. Pero qu' hey ha que fé; no es pòt contentá tothom.

Ses funcions de l'Iglesia boníssimes y mos va cridá s' atenció una bona alhaca d' or y brillants regalada à tan devòta figura qu' estava de manifest à dins es seu Camaril.

**

Havent el Papa Lleó XIII, autorisat la coronació de la Mare de Déu de Lluch y concedit indulgència plenaria y moltes gracies particulars à n' aquesta devòta funció, s' ha aplassat sa peregrinació projectada à Lluch p' el dia d'avuy à fi de ferla més solemne y lluhida.

Avisarem en haversé de fé, perque aquesta excursió devòta va à ma d' esse una cosa may vista y digne d' esse admirada per tothom.

**

Ses notices d' es colera no son tan satisfactories com desitjaríam perque per dius Fransa s' estén segons diuen.

Deu vulga que no pas els Pirineus ni la mar y que mos ne vejèm lliberts del tot.

Per ara hey ha esperances de qu' axí serà, perque ses Autoridats heu han près à les dents y fan tot quant saben. Y hem vist sempre que quant s' hi ha posat cuydado no es vengut tal mal encara que l' hajam tengut pròp y dins Mallorca mateix.

**

Fa poch temps, que cridarem s' atenció de s' Autoritat, sobre s' abús que se fa ara d' estiu, referent à axò d' anà certa gent de feyna, à tota hora del dia per qualsevol plassa ó carré, just amb xocins, uns caissons mal embotonats y espelleringats, y una camiseta de cotó espitellada els més pichs, es dí, casi despuyats, y fets una indecència. Ydò, com si no haguessem dit res; y com si semblant deixadès fos cosa que res digués quantre sa pública decència lo primé, y segon, quantre el respecte degut à s' illustració y civilisació d' una capital que tant se brevetja..... ¡vamos! ¡¡axò no fa guerrero!! Amb aquesta part ja estam més atrassats qu' à sa Pobla.

L' IGNORANCIA, amb tot es degut res-

pècte se dirigeix de nou à n'el senyó Batle, ó à s'Autoritat à qui pertòch posarí remey, suplicantli amb tota s'insistència qu'el cás reclama, perque se serveasca ferhí una botana, pegant quatre punts à tal descosit. Y porque no hajan de pèdre temps à pensà, sense qu'amb axò pretenguèm darlos llisons de còm heu han de fé, que bé heu sabrán y milló que noltros, mos permetrèm dir-lós, que mos pareix convendria mapá un Bando que digués poch sa, poch llá....

Don Fulano (de tal per qual) Batle de aquesta M. N. y L. Ciutat, etc., etc.

Ateses ses condicions de civilisació à qu'aquest ilustrat públich arriba à fòrsa de forces y premudes, y à lo poch que ja li falta, per essè lo qu'es una Capital de 60,000 ànimis corregintlí unes quantes dotzenes només d'imperfeccions, resabis de temps passats y vics de costums y usatges véys, tot lo qual, à fòrsa de perseverancia, escorxant lo que falta d'aquest sigle y el qui vé, podria quedá compòst, si autoritats y vehins hey possassin el seu esment, uns manant amb molt de señy, y altres obehint molt bé, sa bona llevó sembrada, no se perdria com òli per dins canal seca de mitjà de la fòssa y fluix. Per lo tant, s'ha cregut del cás posá un padás à cada esborranch que s'afin: y per ajudá à tan bona obra, mentres aném pensant amb sos molts d'altres qu'han menesté compostura, comensarem per el siguiente:

Primé. No se permetrà, per molta caló que fassa, fé feyna amb camiseta de punt, espitallada y véya à la vista des públich, baix la multa d'una pesseta es primé pich; dues pesseles es segon, etc.

Segon. Tot aquell que s'el tròp, ó veji aná amb indecència p'els carrers, plasses ó passejós públichs, pagará sa multa de dues pesseles es primé pich, quatre es segon, etc.

Tercé. Se deixa amb completa llibertat refresadora, perque tothom la s'espàs axí com puga y vulga, mentres no ofenga la vista d'els demés.

¡Alèrtia à mosques, y que no heu prengan per riure, com va dí aquell saix, perque heu pagarán axí com canta es bando!

Sa caló se descondeix qu'es un gust. Y sinó digaumé si hey ha res milló que axecarsé ben dematí y aná à pegá quatre sóteles dins la mà y refrescarsé bé tot el cos. Ydò, axò s'hivèru no'u podem fé perqu'no tenim com are uns bañs, es de sa Portella, de Don Francesch Llompart, ahont s'hi tròba comoditat y netedat y tot lo que se vulga, pagant casi casi res, tan barato estan es prèus.

Aquests bañs ja estan llests, per lo mateix are es s' hora de anarhí y no tení

peresa perque son sa milló medecina per curá totes ses malalties que sa caló mos dí.

Anauhí que no vos ne penedireu.

**

Aquella vila que té es Batle *porqué* y la mitat d'els Retgidós també, per no dí casi tots, está tan ben governada que no li faltan guardies rurals ni municipals, perqu'els animals no fassen tala; pero succeheix, que quant à s'Ajuntament li convé qu'els porchs pugan pasturá per allá ahont no deuen, envían els rurals à picá pedra à sa carretera y llavó els porchs fan de ses séues.

També succeheix qu'encara qu'estiga manat que ses tavernes se tanquin à les onze, s'entén mentres es qui beuen ó jugan no sian Retgidós ni Batles, perqu'aquests beuen y jugan fins que volen ó fins qu'es taverné mateix carregat de són los diu amb súpliques:

«¿Que no tròba, senyó Retgidó ó senyó Batle, que ja es hora d'aná à jaure? Jo trob que convendria qu'hey anassem tots.»

**

¡Alèrtia globos!

A Santañy han pegat foch à tres garberes gròsses aquest dilluns passat, y segons diuen no va essè en cap globo sinó amb vint ungles y un misto encès y una intenció de tigre.

A Pollensa ó à sa Pobla, dijous se cremaren un parey de cases y ni tenían gèrres, ni aygo, ni brassos, ni bombes, ni autoridats per apagarlès. Ses dònes hagueren de dí vejent tanta falta: «Aquí som noltros que som bones per tot.»

**

A n'es jardí de sa Glorieta no hey deixan mes qu'un portal.

¿Perque serà axò?

¿Per fé pagá entrada?

¿Per ferhí amagatays?

Ja'n veurém de misteris qualche vespre desde sa barandilla que deixan à sa costa.

**

¿Vos agradan ses figues flòs? ¿Sí? Y à noltros també.

Però encara li agradan més à un pagès tenrralòt que baixá des tren apòsta devant s'estació de Marratxí, per robarné una qu'estava à la vista de tothom, penjada à una figuera d'allá prop, y que deya à tothom «Menjaume».

Suposam que li va fé bon profit malament tengués *Verí*.

**

Convé que tothom se mir en lo que menja, perque un cólich sencill al dia d'avuy pot produir una alarma grossa à n'es públich. Per axò vigilancia à sa fruya y à sa verdura de Plassa.

**

PORROS-PUYES.

SOLUCIONS Á LO DES NÚMERO PASSAT.

GEROGLIFICH.	—Per perdut, perdut y mitx.
SEMLANSES.	—1. En que té bañes.
	2. En que floreix.
	3. En que la repican.
TRIANGUL.	4. En qu'hey ha cinetès y batistes
XARADA.	Torres-Torre-Tèrr-Tò-T.
CAVILACIÓ.	Cu-pi-do.
FUGA.	Angelats.
ENDEVINAYA.	En Juan molts d. hostes m' envia Y jò bé los tuy tractà. ¡Ell no heu tal pers' alegría Qu'un té quanti s'en han d'aná!

ENDEVINAYA.—Un llibre.

GEROGLIFICH.

... : TAT X + : 874 \$ 4370 ECSEMÉ.

SEMLANSES.

1. ¿En que s'assebla un gorrió à un pollet?
2. ¿Y sa lluna à una pessa de cinch?
3. ¿Y un cocodrilo à una tortuga?
4. ¿Y un pitxé à un canó de pipa?

UN DE LA PURSIANA.

XARADA

Primera es un membre humà;
Sa segona es musical;
Y sa tercera es igual
Per fé servici normal;
El tot foradat està.

PREGUNTA.

¿Cóm podrèm fé quèbre es Puitx de Sant Salvador dins una senaya?

MESTRE GRINOS.

CAVILACIÓ.

¡¡¡PERRAS!!!

Compòndre amb aquestes lletres un llinatge.

ELL.

FUGA DE VOCALS.

P.r v..r. b.n r.g.l.t
S.ns. tr.b.y.s n. d.l.
N. s. c.p r.m.y m.ll.
O.. m.r. s.ns. p.c.t

ENDEVINAYA.

De cadenes vaix lligada
Sens havé fet cap maldat,
Y sens mica de pietat
Sempre me ténen penjada.

MESTRE GRINOS.

(Ses solucions dissapte qui vé si som vius.)

12 JURIOL DE 1884

Estampa d'En Pere J. Gelabert.